بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY

މައުލޫމާތު ޝީޓް

1. ބީލަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު		
1.1 އިޢުލާން	ނަންބަރު	(IUL)220-AS/1/2023/79
	އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް	24 ޖުލައި 2023
1.2 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް	ތަން	މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މިއޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި)
	އެޑްރެސް	މަލިނިމަގު، މާލެ 20379، ދިވެހިރާއްޖެ
	ތާރީޚް	30 ޖުލައި 2023
	ވަގުތު	11:00
1.3 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު		ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް
ތާރީޚް		24 ޖުލައި 2023

2. އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު	
2.1	މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.2	ބީލަމާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ procurement@mira.gov.mv އަށް އީ-މެއިލް ކުރުމުން އެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު އެފަރާތެއްގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުވުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނަމަ 3339513 / 3020478 ގުޅުއްވުމުން އެ މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
2.3	ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ބީލަން ހުށަހެޅުން ހަމަޖެއްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ޙާޟިރުވެފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ.
2.4	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާވަގުތު ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
2.5	ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅާނީ 01 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއްފަރާތަކުންވެސް އެއް ބީލަމުގައި ބޭނުން އަދަދަކަށް އޮޕްޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެއްބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުއްވުމާއި ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

2.6	ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ، އަދި ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ. ("ބީލަން ކަރުދާސް" "އިޢުލާން ނަންބަރު" "ބީލަމުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްގެ ނަން" "ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚް" "ބީލަން ހުޅުވާ ގަޑި") މިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
2.7	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެއްސާފައިވާ ތާރީޚު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައެވެ.
2.8	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހަންވާނީ ކަލަންޑަރު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހާ ފަރާތްތަކުން ދޭ މުއްދަތު ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދުވަސްތަކުގައި އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވިޔަސް އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މި މުއްދަތު ކޮންވަރޝަން ގުނާނީ ކަލަންޑަރު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.
2.9	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ބީލަންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައި ގަބޫލުކުރުމަށްފަހު ބީލަމުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ނަމަވެސް ބީލަމާ ފުރިހަމަ ނުވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަބޫލުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގުތަކާ އެކަށީގެންނުވާ އަގުތައް ނަމަ، ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2.10	މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު K/CIR/2019/27-13 (04 ޖުލައި 2019) މާލިއްޔަތު ސަރކިއުލަރުގައި ވާގޮތުގެމަތިން މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
2.11	ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެޑެންޑަމެއް (އެޑެންޑަމް) ގެނެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރާ އެޑެންޑަމްތައް މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އެޑެންޑަމަކީ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

3.	އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
3.1	ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ބައިކޮށެވެ. އެއީ ޓެކްނިކަލް ކްރައިޓީރިއާ އާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ މި ދެ ބައެވެ.
3.2	ޓެކްނިކަލް ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލުވާނެއެވެ. އަދި މި ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާއަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

3.3 މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނީ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނީ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތަށް މާކްސް ދިނުމުން، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

4. ބީލަންވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޝަރުތުތައް (ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ)

4.1 މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަރާތުން، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

5. އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ

5.1 ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާއަށް ގެންދެވޭނީ މި ކަރުދާހުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެވެ.

5.2 މި މަސައްކަތަށް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ދިނުމުގެ ތަފްސީލު، މި ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

6. ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

6.1 ބީލަން އަގު ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޯޓޭޝަން. މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު، ތާރީޚް، ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު އަދި ސާވިސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު (ސާވިސްޕީރިއަޑް ހުށަހަޅަން މުއްދަތު ޖަހަންޖެހޭ ބީލަންތަކަށް)، ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފުލް ސްޕެސިފިކޭޝަން، ހިމެނުމުގެ އަގު، ޖީއެސްޓީ އަދި ޖުމުލަ އަގު އެގޭން އޮތުމާއި އެކު، ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މުއައްސަސާގެ ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން 90 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. (ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވަކި ކޯޓޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ)

6.2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

6.3 ކުރި އަދި މިހާރުގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން

6.4 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް) މި ލިޔުންތަކަކީ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި މާކްސް ދިނުމުގައި ބެންޗްމާކްކުރާ ލިޔުންތަކެވެ.

6.5	ޕީ.އެސް.ޖީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޕީ.އެސް.ޖީއަށް ރެޖިސްޓްރީކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ މި އެޕްލިކޭޝަން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ)
6.6	މި އެޕްލިކޭޝަން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ދޫކުރިދުވަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ).
6.7	ބިލުގެ އަގު -/500,000ރ (ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/25,000ރ (ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން 60 ދުވަސް ހުންނަންވާނެއެވެ. (ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ގެރެންޓީ ލެޓަރ ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ، ބޭންކް ޗެކް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ) (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ އެ ލޮޓެއްގެ އަގު -/500,000ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެ ލޮޓަކަށް ވަކިންނެވެ)

7.	ބިޑަށް ކުރިމަތިލުން
7.1	ބިޑަށް ކުރިމަތިލާފަރާތުން އެކަން ރަސްމީކޮށް މި އެޕްލިކޭޝަން އަންގާނެއެވެ.
7.2	މި އެޕްލިކޭޝަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތާ އެގްރީމަންޓް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
7.3	މަސައްކަތުގެ އަގު -/500,000ރ އަށް ވުރެ އަގުބޮޑުނަމަ ބިޑު ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި އަގުގެ 5% ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބިޑު ކުރިމަތިލާ ކުރިން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން ޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން 30 ދުވަސް ހުންނަންވާނެއެވެ. (ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ގެރެންޓީ ލެޓަރ ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ، ބޭންކް ޗެކް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ)
7.4	މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
7.5	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި އޮފީހުން ހުއްދަދީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، ބިޑް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން މި އޮފީހަށް އެންގުމަށްފަހު ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހެޅުމަށް މި އުސޫލުގެ 7.2 ވަނަ މާއްދާއިން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަނާޅާ ފަސްވާ ދުވަސްތައް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކުރެވޭގޮތަށް ދުވަސްތަކުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

ޖަދުވަލު 1: މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

ލޮޓް 01 : މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މި އޮތޯރިޓީން ދޫ ކުރާ ޖާނަލް 50 (ފަންސާސް) އަދަދު ރިޕޯޓް ޕްރިންޓްކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.

ބޭނުންވާ އަދަދު	50 ކޮޕީ
ސަފުހާގެ އަދަދު	225 (ބޭރުގަނޑުގެ ދެފުށް ހިމެނޭ ގޮތަށް)
ކަލަންޑަރުގެ ސައިޒު	ކަސްޓަމް ސައިޒް (210mm x 260mm)
ކަރުދާސް	ބޭރުގަނޑު: 250 ޖީ.އެސް.އެމް އާޓް ކާޑް އެތެރެ ގަނޑުތައް: 120 ޖީ.އެސް.އެމް އާޓް ޕޭޕަރ ސިލްކް
ޕްރިންޓިންގ	ދެފުށް ގަނޑުގައި ކުލަކޮށް
ފިނިޝިންގ	ޕަރފެކްޓް ބައިންޑް

Quantity	50 Copies
Number of Pages	225 (Print on Both Sides of Cover)
Size	Custom Size (210mm x 260mm)
Paper	Cover: 250GSM Art Card Content: 120GSM Art Paper Silk
Printing	Double sided printing (Color)
Calendar Stand Size	In multi colors
Finishing	Perfectly Bound

އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ	
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު (ހުށަހަޅުއްވާ އަގަށް ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ)	70%
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ▪ ކުރިން ކޮށްފައިހުރި މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ▪ މިބާވަތުގެ އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް (މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ގުޅޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެ)	10%
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ▪ ސާމްޕަލް ހުށަހެޅުން މުއްދަތު އަދި ތަކެތި ޑެލިވަރީކުރެވޭނެ މުއްދަތު ބަލައިން.	20%

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

ޖަދުވަލު 2: ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް			
1	ހުށަހަޅާ އެސެޓްމާބެ (ކޯޕަރޭޝަން) (ކޯޕަރޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ކޮންމެ ޓްރޭޑަރެއްވެސް ވަކި ކޯޕަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ)	6.1	
2	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	6.2	
3	ކުރި އަހަރު ދުދުވަންތިގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން	6.3	
5	ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޓޫރިސްޓް ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ.)	6.5	
6	ޕެންޝަން ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރެވިފައިވާ 3 މަސް ހަމަނުވާ).	6.6	
7	ބޯޑު ސެކްރެޓަރީގެ (ބޯޑު ސެކްރެޓަރީގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިކްލަރޭޝަން)	6.7	

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

ޖަދުވަލު 4: ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ބޭންކް ގެރެންޓީ) ނަމޫނާ

WHEREAS, ……………………………………………..*[name of Bidder]* (hereinafter called “the Bidder”) has submitted his Bid for the Project no……….issued by the Maldives Inland Revenue Authority on ………………………………… …………..for construction of …………………………… …….*[name of Contract]* (hereinafter called “the Bid”).

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ……………………………………. *[name of Bank]* of ……… …………………… *[name of country]* having our registered office at ……………………………………………………………………………….. (hereinafter called “the Bank”) are bound unto …………………………….*[name of Purchaser]* (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of *……………………………………….. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of …………….20……………..

THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

- (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
- (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
- (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS ……………………… SEAL

[signature, name, and address]